

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а н ы - а т

1931 оыл алтынны
ыйтан тахсап

№ 133 (4867)

1976 сый. Сэтнийн 4 нүэ
ЧЭППИЗР

Сыйната
2 харты

ЧЕХОСЛОВАКИЯ НАБАРААДАЛАРЫН ТАБААРЫС Л. И. БРЕЖНЕВКЭ ТУТТАРЫ

Чехословакия Коммунистическая партиятын Кини Комитетын Генеральный секретара, Чехословакия Социалистической Республукатын президең Густав Гусак сэтнийн 2 күнүгэр Кремльгэ ССКП КК Генеральный секретарыгар Л. И. Брежневкэ ЧССР үрдүк набаараадаларын — ЧССР Геройун ишине Кызыл көмүс сулуун уонна Клемент Готвальд орденн туттарда. Табаарыс Л. И. Брежнев фашистскай талабырдымтартан Чехословакияны босхолоһууга, советскай-чехословаккай добордоһууну сайынарарыма, аан дойдуга айз уонна социальный прогресс иһин охсуһууга үбүлүчүлөөх үтүөлэрин иһин ити набаараадалары ылла.

Набаараадалары туттарыс кэмнэгэр, табаарыстар Ю. В. Андронов, В. В. Гринин, А. А. Грозько, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, Ф. Д. Кулаков, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорнай.

М. А. Суслон, Д. Ф. Устинов, П. Н. Демичев, М. С. Соломенцев, И. В. Капитонов, В. И. Долгих, К. Ф. Катусев, М. В. Зимянин, К. У. Черненко сырыттылар.

Табаарыстар Г. Гусак уонна Л. И. Брежнев хардарыга тыл эттилэр. Кинилэр эттилэрэ ытме дохсуу тыһынан көрүлүннө.

ССКП КК Политбюротун чилиэннэрэ, ССКП КК Политбюротун чилиэннэгэр кандидаттар, ССКП КК секретардара Леонид Ильич Брежневкэ ЧССР үрдүк набаараадалара туттарыскаларынан ис сүрэхтэн эбэрдалээтилер уонна аан дойдуга айзны бөбөрөгүү туһугар, иһинки сырамык кэскил — коммунизм иһин салтым айымнылаахтык үлэлирингэр бабардылар.

ССТА.

ССКП КК ПЛЕНУМУН УУРААБЫН БИИРИИЛЛЭР

Истин кыһамныыга дыялаланан эппиэттиэхпит

ССКП КК соторутаабыта буолан ааспыт Пленумугар табаарыс Л. И. Брежнев онус пятилетка иһин бариатын сөхтөрөр, доһугутар үмүсүлэһиэх харчылаһатын арыһан көрдөрбүт этигини Чурапчы орто оскуолатын үлөһиттөрө уонна үөрэнэччилэрэ үрдүк өрө көтөрүлүүһүн көрүстүбүт.

Биһиги, учууталлар, Коммунистической партия уонна Советскай правительство норуот үөрөбүрүтүгэр адалым кыһамныларын өссө төгүл көрдүбүт. Бу пятилетка сылларыгар үөрэх, дөрүөбүлэ харыстабылын уонна культура материал-

най базаларын сайыннарыма 20 миллиард солкуобай барылар, производственинаа суох салааларга, ол иһингэр үөрөбүрүгэ үлэлиир 31 мөлүһүн иһин ставкатын уонна өкөдүн үрдэтин көрүлүнүлэр.

Үүнөр көлүөнэни истин, киникэ олоххо дыңг чакчы тирэх буолар диринг уонна чинг биллини иһарин учууталтан хас биэрэр үрүөгүн теоретическай уонна методическай таһымны халбаага суох үрдэтин иһарин эрийэр. Бу өттүннэ өрөбүһүгэ үгүс өкөһүлэр, опытка мүннүбүлэ сатыата. Ол гынан баран ити опытка таранымта, санаа, бастамы олохтоо-

һун тэтимэ эрийиллэрин курдук буолбатах, өссө да бытаан дин саныһымын. Ону түргэттөр кыахтаахтык уонна түргэттиэх да тустаахпыт. Ити биһикхэ өрөлөр үөрөдү биллиларин хаачыстыбатын салтым үрдэтэбитигэр, коммунизмы туттааччыны иһтөн таһаарар иһитини чинэстээхтик толорорбутугар эбии кыагы биэрбээ. Ол буолуохтаах биһиги партия уонна правительство бу истинг кыһамныларын дыялаланан эппиэттигэр дии.

А. ЕРМОЛАЕВ,
РСФСР уонна Саха АССР
оскуолааларын
үтүөлээх учуутала.

Хас биирдибиһ дьулуруунан

Алтынныыга буолбут ССКП Кини Комитетын Пленумугар тыа хаһаайыстыбатыгар 170 миллиардон тахса солкуобай барыларын, онтон 42 миллиард солкуобай суумалаага уонунан тыһыынча массаманалар уонна механизмнар буолуохтарын туһунан ССКП КК Генеральный секретара таб. Л. И. Брежнев эппитэ. Биһир пятилетка устата дьүтөххэ, сөгүмэр үн көрүлүбүт. Ити да сыһыанартаан биһиги дойдубут норуотун хаһаайыстыбатын сайдыыта ымырдым да үрдүк чыпчаалга тийиэхтээгэр көстөр.

Биһиги хас күн ахсын ыттар үлэбит хаачыстыба уонна көдүүс диир тыһынан кыһааттар буолла. Онуоха биһиги кыһамныытыгар ордук түмөһүлээхтик, ураты тэрээһиннээхтик уонна хас биирдибиһ дьулурудаахтык үлэлиэхтээгин өйдүөх тустаахпыт. Итин Кытаанах отделениетыгар кыстыкка көккө көтүтүлэр, улахан итэстэр табаарылаһыттары ордук чорботон биэтиэххэ наада. Обществоннай сүөһү кыстыгы дымлаатан дыялалаттан ким да туора турара табыллыбат.

Биһиги, оҕа көлүөнэ табаарыстар, эдэрдэри кыһамнылаах үлэһэ уһуйар, туохха барытыгар харыстаныа буоларга үөрэтэр, общественнай быйыга-дуолга дыңг хаһаайыны сайымнаһымы тыһытыгар иһтэр аналбытын чинэстээхтик толоруох тустаахпыт. Оттон бэйэбит үтүө холобурдаах үлэбитиннэ көдүүс уонна хаачыстыба пятилеткатын соруудахтары толорорго дьулуһаах кылааппытын киллэрсээхпит.

Д. НОРКИН, тимир ууһа,
Субуруускай аатынан совхоз.

Туругурдун рабочай кылаас, колхозтаах бааһынай аймах, народнай интеллигенция тулхадыбат союзтаһылар! Советскай общество идеянай-политическай сомоһолоһуута бөбөргөөн иһиэхтин!

ССКП КК Ыңырыыларыттан

Туругурдун Советскай Союз ленинскэй таһ политиката — айз уонна норуоттар добордоһууларын политиката, империализмы, реакцияны уонна сэриини утары охсуһар бары күүстэри түмүү политиката!

ССКП КК Ыңырыыларыттан



ССРС Верховнай Советын Президиума «Байиал-Амур магистралын тутуу иһин» медалы олохтоото. Ити медалы, быраабыла нурлук, тутууга уонна иһини хааччыһыма үс сылтан итэһиэ суох үлэһэбит рабочайдар, инженерий-техническэй үлэһиттэр уонна сулууспалаахтар набаараадалаһаллар.

Снимокка: «Байиал-Амур магистралын тутуу иһин» медаль иһин уонна итэһэ өттүн көстүүлэрэ.

ССТА фотохрониката.

ССКП райкомугар

Райсовет исполкомугар

Тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар ЫБСЛКС райкомугар

Зрилин Зристинн затынан совхоз Хадаардаабы отделенистын сүөһүһүттэрэ онус пятилетка бастааны сыһын соруудахтарын телөрүүгэ социалистическай куоталаһыны көхтөөхтүк уонна иһиктик тэниппиттэрэ. Сүөһүттэр ылылар бөдөһүн суйаны үрдэтингэ, иһини хааччыстыбатын туһаарыма ураты болгомотолорун уурбуттара, бары ис кыахтары табан туһамыттара.

Ол айымнылаах үлэбитиннэ үчүгэй түмүктэри ситиһимит үүт валовой ымын сыллаабы былаанын 210 центнериннэ аһараммыт, барыта 7074 центнер үүтү ыттыбыт, иһитиннэ государствога 5329,5 центнерин туттарымыт, былааммытын 104 бырыһыан толордубут. Онон, Улуу Октябрь 59 сыһын көрсө, сыллаабы соруудахпыт иһини ыйынан урутаан олоххо иһлэрбиппит туһунан рапорттэбыт.

ССКП Кини Комитетын алтыннытаабы Пленумун уураахтарынан өрө куурадуллу уонна ССКП КК Генеральный секретара таб. Л. И. Брежнев ити Пленумга өнгөрбүт чабылхай иһитиннэ диринг ис хоһоонисх этигиннэ ныһаттанан, сыл хаалбыт иһини ыйдарыгар былааны таһынан валовойунан 500 центнер үүтү ымыга, государствога 380 центнер үүтү атыһылырга эһи эбэрээтэлиһиэ ылынабыт.

Н. ДЬЯЧКОВСКАЯ, управляющая.

М. МАРТЬЯНОВ, партийнай тэриэтэ секретара,

сельсовет исполкомун председателэ.

Д. ПЕСТЕРЕВА, комсомольскай тэриэтэ секретара.

Саамай ыраас алюминий

РЕГАР (Таджикскай ССР). Маптан ила алюминий уһаарар эппиэт доһууһууһа хаачыстыба Госсударственнай эһахтаах эр таһаарыллар буолуода. Бу дойдуга саамай ыраас алюминийнан буолуурдаах үлэһэ туруна.

ССТА.

ЛИТОВСКАЯ ССР. Манна дьон-сэргэ, эрдун кыра оёолор уонна үөрэнээччилэр куораттар уулуссаларынан куттала суох сылдымаларыгар бэрт улахан болбомто ууруулар. Он ойдонон. Онон бу дылааны ситиһиниэхтин олоххо киллэрэргэ эрдунин, кыраабыастын бары кыһаллар.

Вильнюс куорат орто оскуолаларын бүтэрбит уолаттар уонна кыргыттар номсөмөл пүтөөкаты-

нан республика столицатын госавтоинспекция-тыгар үлэһини кэллэлэр уонна аналлаах теорети-чеснай, практичеснай бэлэмнени иккиннэстэн тус бэйэлэре уулуссага табыстылар. Регулировщик, кыргыттар үлэлэрин, эбээһинистарин чуолнай-дык толороллор.

Синимокка: эдэр инспектор И. Семонник үлэтин кэингэр.

В. ГУЛЕВИЧ фотота, ССТА фотохрониката.

Партийнай тэрилтэлэргэ отчуоттар уонна быыбардар

Хонтуруол, ирдэбил мөлтөбүттэн

Промышленность иппондэри ман-найга сүбүөх партийнай тэрил-тэ отчуоттуур быыбардыгар мунуулар биир сыллаах үлэ ту-бууна диктата В. П. Дмитриев өнгөрө. Диктатагыт уонна тил өтөөччүлэр партийнай тэрилтэ тэ-рийэр уонна партийнай-полити-чеснай үлэлэригэр биир бөдөн итэҕэстэр, онон сибээстээн произ-водственнай сөрүдүктэри толө-руута тахсыбыт сорох марахаттар тустарынан кэинин тохтооттар.

Партийнай-тэрийэр үлэ сүрүн көрдөбүлэ буолар уонсый пар-тийнай мунуулаары мунуулаа ССКП Устаабын көһүн таһа-рыллыбыт. Отчуоттуур нэмтэ 5 мый устата партийнай мунуулаа олох да мунуулаабыт. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Бу маанын-сиппэтэ суох бы-һааны мөлтөөһүнүн сүбэлэспэтэх-тэр.

Партийнай-тэрийэр үлэ сүрүн көрдөбүлэ буолар уонсый пар-тийнай мунуулаары мунуулаа ССКП Устаабын көһүн таһа-рыллыбыт. Отчуоттуур нэмтэ 5 мый устата партийнай мунуулаа олох да мунуулаабыт. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Бу маанын-сиппэтэ суох бы-һааны мөлтөөһүнүн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Партийнай мунуулаары тэ-рилтэ сарайлааччылар, специа-листар, барыта-һаардар отчуот-тары эбэтэр информацияларын

иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Общественнай тэрилтэлэри са-лайыны ситэтэ суох буолан таһа-рысты суут (Челалов Д. Ф.), добровольнай народнай дружина (Кривошапкин И. Е.) сөптөөх

үлэни мунуулаабыт. Тэрилтэ ра-бочайдарын ортолоругар эбэх өрүттэх үлэни мунуулаабыт про-фсоюзнай тэрилтэ мөлтөөһүн урук-ку председатели, коммунист Мак-симов Н. Ф. партийнай сөрүдүкү толоруга иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Ончолуктан таһаарылар боро-дуукуула хаачыстыбатыгар эд-кишестратия үлэһини хонтуруол-лаар партийнай комиссия (пред-седатель Романов П. С.) отчуот-туур нэм устатыгар туох да үлэ-ни мунуулаабыт. Маннаах секретар-дар суолта бэрээн эрдэттэн көрөн көмөлөспөтөхтөр.

Дьону олоор сирини иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Тэрилтэ көрдөрөн агитация-ны өнгөрүү кылаабыт. Үгүс ра-

бочайлар мыйдары, кыраабыасты, сарайлааччылар уонна хайдах, тоһонү өнгөрөн иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Бу итэҕэстэр туолууу хонту-руулаабыт мөлтөөһүн туруоруу-дубуттун, партийнай тэрилтэ быһааны суох үлэлэспэттэн, ту-һаанылаах сарайлааччылар уон-на бэрэһинээһин коммунисттарын ирдэбил-көрдөбүл мөлтөөһүнү-түттэн таһаарылаабыт.

Дьон иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Бу дьылга иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Отчуоттуур-быыбардыгар мун-уулаа иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

И. ВАСИЛЬЕВ.

СҮРҮН БОЛБОМТОНУ—ИИТЭР ҮЛЭБЭ

«Якутскстрой» ТМУ-та иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Коллектив иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Он эрдэри отчуоттуур даки-тата уонна коммунистар то-бордоон бэлэтэспэттэрин кур-дук иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

гар коммунистическай үлэ удар-никтары аатын ылар иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Коммунистар политическай ит-тэр үлэни уонна үлэ тэрээһини туһаран туран государственнай быһааны толорор бары дьаһала-ры ылар, туһанылаабыт ис-пактары, резервалары мунуулар-дуу туһунаа кэлэр сылларга ту-тар-монтажыгар үлэ кээмэйин улаатыннарары кылаабыттан аахтылар.

Партийнай тэрилтэ секретарын биир сыллаах үлэти өртөөн сы-һаанылаа. Партийнай тэрилтэ се-кретарынан А. А. ПОЛЯТИНСКАЯ хаттан быыбардыа.

Н. ДЯЧКОВСКИЙ.



Профсоюзнай олох

Үлэ ортонон сыаналанна

Культура үлэһитэрин профсоюзной өрөйүүннэри тэрилтэ-тин конференциялар профсоюз райкомун иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Делегаттар райком үлэтин өртөөн сыаналаабыт иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Райком тэрээһин пленумугар райком председателинан Е. Д. Гуляев иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

И. ОКОМОВ.

Сүөһүгэ—ичигэс, тотоойу кыстыгы Хотонго ынах айманар

Илэрэс иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

Иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр. Он иһи-гэр кээ, бэ, от мыйдарыгар көм-мунуулар түмээн сүбэлэспэтэх-тэр.

— Ууну быраахтарар мотуорбу-

П. СЕДАЛИЩЕВ.

СЫЛГЫ ҮӨРҮН ХАНАТЫ
БИЬИГИТТЭН ТҮТУЛУКТААХ

3. Племенной үлэни тупсараммыт

Ара дөбдү Улуу саргынтин ит-
пике бийиги оройуонагү 1089
сылгылаара, Саргын уона су-
дылалар охсууларыгар итнэп
төрүөсү бигэрэр үчүгэй, толү-
атымдар, бигэрэр Кымыл Армиял
бигэрэллннннннннннннннннн
ыдыгы ахсаана 7160
на дээрн аччаабыта. Бигэрн
Уус-Алдан оройуона 12317 сы-
гылаах, ол ийигэр 5160 бигэрэр,
онон сыгы итнннннннннннннннн
117 бырылман толорудунна. Ит-
пике бигэрэр ылар салүтө 47,8
бырылманнага үийдү. Оттон сы-
гы этин отторууну—5340 пө-
тнннннннннннннннннннннннн
—эччэ толорэр ылахтанын-
ныт.

Сөрүн иянишхори сымгы уопсай илхисини 37 сым буолан баран чөлүтөр түһэриикбитигэр кини бо-руудатын тупсарымыа утумнаах үлөһү төрүбүннүт, оһуоха эле-менной үлэһи кэскиллээхтик дэ-һинан уонна быланнаахтык ыы-тыллыбыт биллэр-көстөр тиреги-лэн буолла. Манаа «Лена» со-юзка бийиги Сымардах өддө-лөөһүтүгэр сымгыны итиннэ бы-һыкты былаана 122 бырыдыан, ити иһигэр бигэ дэһэ - 101 быры-һыан толорууллубута өл үлэлэр үтү» түмүктөрө дин саныллыт. Итиннэ сымгы структуратын сал-гыы тупсараммыт аһыгыбыт 52 бырыһыана түүтү бигэ буоларын иһиттибыт. Эсөө бийр холоруу

4. Сүүрүк аттары сайыннарыахха

Сылгы иититинэн дьарыктанар субаластартан Саха сирэ бастаки мистэртэ турура биллэр, онуоха 100 биз байыттан кутулу эбэни ыларбытынан эмиэ хайдаһабыт. Арай сүүрүк аттары сайыннарыыга көрдөрүүбүтүнэн бэйэбит ымы-ытыттан тахса иликиит.

Бийиги билигин государствен-
най көнүүдүрүни ир ахсын тө-
рийэр кыахын сураа тахчы. Ол
орондун соххостар сыйласта сый-
дам атаахтаах сыйгы тахсыа дие-
биттэригден сүүмүрдөн үөчүлүм
аты хайа бадарар тутар кыах
таахтар. Аг сүүрүүтү—спорт на-
циональнай, биин сыймай таптыр

аралындахы сай 1963—1970-ж. кулга дөзөй тахылытын 90—93 буузынанырга төүрдө сыйдыбыныт. Саха АССР Верховнай Советын 1963-ж. буулуугу сөсөнатын сыйсы инитингэр эналаны турнарын олоххо кылдырыны биниги итөөник үлээн саралабыныт.

Оройуунга төрлийнбүтэ билин-
гнэ соёгох нлэеформа байэти
үзэлээр араас саха хааннаах
сылгылары үөскэтингэ тирээр-
битэ. Верхоянскай оройуонуттан
Дудралзаахан 5 соноргоһу арал-
билиһыт, хэли 6 тыйы ылыһы-
ныт. Киһилэр үөрдэртэр эрбэ
суох эстайллар, унуохтарында
кыра арэстэр модьү-таза көрүө-
нээх, эт мөһүрүүн, улахан тым-
ныһыи аа-дьуо тулуйар үтүөкөн
төрүүдү бикэрэллэр. Итинни со-
нодоросторго бастаан 6—7 эдэр
саастаах биеэлэи үөрдүүр, онтои
кэли ыллаларга эрэ водорукска-
ларын эдэр өрдүк. Билиги Ньур-
баттан төрүттээх үс соноргоһу
Намтан ылан турарданһыт да,
киһилэри хаачыстыба өттүнэн
Дьааһы ылыгыларьтар тирэди-
билиһыт.

Арийнх сэллээгтэй госу-
дарства тутарбыг бийр убаагүй
хүчинээр орто мэдээний 197
кг-га төгсөвч, бэлдэлийн
206 кг бүлбүтэ, отгон бийм

керүнэ. Кинини сэтгөөрөө эр буолбапка, бу дьыалага одар эр-
дахтарынтан ыдларбыт, кини сай-
дарын туһугар үтүс сыраларын
биэрбит ат бааһааччылар да баал-
лар.

Итинник дьону биир сиргэ үү-
мэн семинар ыытар, кинилэр олыт-
гарын муһунар, амаллаах кур-та-
ры да ыытар буоллар улаханнык
сүүйүөх этибит. Оттон урукку
сыйлырга республикада кинигиник
сүрүдүрбүт сүүрүк аттары ууһа-
тар Чурапчы, Амма оройуоннара,
киинилэр маллара алексеевскайдар
даһаны спорт бу көрүүтүн кэлиин
сыйлырга тодо эрэ атырахсытар
буолуолар. Онон Якутскай иппо-

207,5 кг тийдэг.

Цагаанхайр үзэсн хольцгоонохонд ашигтай уушг-агуушгиднаг бутуулабага шидэ. Ханинх атыр хайдах-туох төрлөгү бигрбитинг гэмдэрынн дэгээн баруута ити өрүүтүг туһанилээр. Бигини фермабит ууһанигү эмлэгитинг кин бигарар алман сөн. Визигин эгити уоһна мангвайтыг кылааствоах 15 атыр соногостоохнуу, озор айы саас кэлэг атыгалиан ба. нээххыгын сөн.

Фермабытыгар алты слайбытын бэйэбит кууспуттунун кымыстаа-
һаны тэрийбэит, онуоха сайын
эхэын 12—15 бөһүпү тутабыт
уонна биридди тонна кымыһы
сигоробут. Дынгэр, 2—3 ый уста-
та да бөһүлэри ылаха, кымыһы
сигоро түбүүххэ сөп этэ.

[illegible]

М. ОХЛОПКОВ, завод.

Иннарыахха

Бу дэмэлэны сайшварымыны
иликбигитер кылга-хото ыларбыт,
бигиси сүүрүктөрбиг Далайла
Восток-зонатын биэтэни былда
ымахтарын соп. Онтон сэдигтэнэн,
үүчүгэй баайлааччылары итгэн,
атахтах бэттерин ууһатан бигиси
Союз түһүлгэтин да диэки тарды-
һах эттибит.

Ат спордун атын көрүнүгөүн сайылаарынын эңсө көрүнүбөнтүрүн.

А. ПУПНО, републикатабы
иподром тренерэ.



Ленинград. Сиртэн үүнтүүнү
малыны үрдэтэри сипилэр смал-
тан Меньковской онытай стан-
ция үлэинтэрэ аныгы ышаратура
көмөтүпүн үүзэйиллэргэ итин уюна
уу сабыдылаларын үрөтөллөр.
Анал датчиктар почвада температу-
ра уларыылытын, ичин дабо
индиктаэрин хонуттаады лабора-
торияда биерен ылазлар. Учаскай-
дар хонуг үлэинтэрингэр ыныны-
ны хайын сарылыгыры ылазлар.

Смирнова: физик-инженер В.
Шаповалов аппаратурный без-
бизеркадиш.

ССТА фотохромната.

Кэлэр кэскилбит—ыччаттарбыт туһугар

Кыһамныны күүһүрдэн

Бийнги хая-уруу Коммунистическай партидыг уоина Советскай правительстоныг үүнэн ийэр нелуэнэни нитынга ахсаабат болдонтолерун, адалыи кыһамныларын уураллар. Иги биир чадылхай туоһутууан арылх хонуктадыга ССКП КК Илонуугар ССКП КК Генералский секретара табанрыс Л. Н. Брежнев огорбут уланан этинигэр» «Оскуэлара кинриэн иннинээри салстаах оё тарилталаригэр оё ахсаана 3 молуһуон кэринтинэн эбиллэ», — диабита буолар.

Бүрэлдэх даганы бичигт хэс-
жилбэг өгө буулар. Байнгын-
тусуулаа кириэн шинэсээр
салаах өгө тэрилтээрн үлэ-
хитгэрттэн, партиа кифамны-
тыгар шинэрттэн, үгэртэр-нитэр
үлэ хаачыстыбатын өлөх саяа
кердүүлээрнэг сөн түбэлхин-
нар өгө түлээрлэрт, көдүүлүн
үгэртэрбигт өвэйлээр.

Одүүлгуунаарыг дөтөмбинэвч 75 оюу сага программанан үөрэтнэни, итгнэни барар. Бу программа бичигэтинан үрүкү группа оёолору оёуолада кинирни бэлэмэнэр. Итгаччилар, үзэгчтэр оёо кира эрдэгиттэн итгэч итгэрсгөөх, үрүкү культураах буола улаатымларитар бөдөмтөлөрүн уураллар. Дэл итгнэнтэн итгэччилэр, бэйэлэрэ билигити — ким кордобүлээрнигэр эппиэттир билилээх-корүүлээх, сирдэх-найгылаах буоладлар, ирэнэлэр.

Бийгд дсткомбинант сал-
базчигч — Федосия Гаврильевна
Колесова — шаллах урдх үөрөх-
тээх, ИБСЛЭС чилиэнэ, адар спе-
циалист. Кини воспитателэри
үтүс методическай, теоретическай
уонна практическай комэнү өгсү-
рөр, бэстэни дуудуурдаах үлэти-
нэн, үлэһиттэргэ нитэр үлэбэ
длингнээх барани үөскэтэр. Федо-
сия Гаврильевна методическай
кабинеты тэрийдэ, ааспыт сыл-
лаахха кини көрүлээһининэн «Ос-
кулааа киниэн ичиннээри сал-
таах оҕолору нитин проблемала-
ра» диэн үөрэх ситиһилээхтнн
ыатыллыбыта. Бу үөрөхлүгүтэр
теоретическай хабаллаах бонну-
уостары сэргэ политическай бо-
нууруостар киниэннн сыраталлы-
быттара. Холбур, «СССР XXV
сыёна», «У пиллэука үөннэ би-
лүүгэ сэлэбит», «Аан дойду би-
лүүгүн бадыллыныыта», «Дьак-
таллар — государственнай денте-
лэр», о. д. а. Үөрөхлүү сэдэ сээх
ыйыгар элчэттары туттарманын
түмүкүмүннэ.

Хашимк бағбарер сааһыгар оро-
ну китин олус үүстүк дьаһала.
Оро тэрүзүттэн ыла олобу
уусулубуйатын соптоохтук тэри-
йин, эт-хаан өттүккө сайыннарым
аралас ыһымаларынан психикаты-
гар, сааһыгар, уонсай сайдыл-
тыгар, дорүбүзүтүгар сон түбө-
бүннөөлөн халыктын иһин үлэхэр

судоплавах.

Өвө тариалалдаригар учуутал-
лары, шигээчиглэри таһынан тех-
нический үлэһиттэр үөрэтэр-шигэр
үлэбэ быһаччы сиһыаниаахтар,
киһилэр сүрүн үлэлэрин таһынан
өбөлүргө үчүгэй холобур булар
мөстөөхтөр. Билиги комбинаппы-
тытар оһурук дьонуһан оһыттаах
үлэһит, пенсионерка, коммунист
М. П. Пилигина, «Социалистиче-
ский куоталаһы быһыыһааба»
знагынан наһараадалаһыт А. С.
Кардашевская үө. д. а. буолаалар.
Итини сэргэ билиги үлэһиттарбит
Е. Н. Михайлова, А. Е. Макарова,
А. А. Максимовна, Ф. Г. Колесова,
А. П. Федотова, Т. М. Колесова
үө. д. а. лэһиликк обществоһнай
өбөлүр активнайдык кытталлар.

Детско-юношеская спортивная школа
комону төрөлүүтгөр өгөрөлдөр.
Наадалах төриллери өгөрүүтгө,
кыстынга болжаныннгө, дүлүн
хаврынган сибаланыннга, араа
ураастынар, О. д. а. үлэллөгэ кы-
нплэр көмөлөдөр улахан. Сайын
иһэр ууну, кылын жүүбү эмиэ
төрөлүүтгөр хааччыйаллар. Ж.
Касильева, Н. Петников, А. Га-
врильева, К. Ноговицына үө. д. а.
биллэрлэбит эрэ кэлэн не сүрөх-
түттүн бөлүгүн көмөлөдөрлөр.

Ой гынан баран сорох төрөн-
нүттөр өттүлэриттен деткомбинат
өлсөр-дьяналар, онносор бэйэ-
лэрини оодолорун ичиниз болром-
тоо сүөх, ханна ахтыбаттык см-
ханааннамын таһаарыллар. Ордух
улахан буортуну оодолоругар кү-
руук арыгылыыр, итириктээр тө-
рөннүттөр өйгөрөллөр. Ичинин
төрөннүттэри утары туһааннаах
тэрилтэлэр, орданнар өттүлэрит-
тен кытааннах минералэри туттуох
базо этэ.

[illegible]

Пийизиктин пайланыш, өдөлө-
нүс салмагына ошону пийизик суу-
латын таба өйдөө, деткомбинат
чөпчөкү үлөтүрү тирилте дийи са-
ламаттан айкаластанан, бары өтүү-
нөн өйүхөтүр, күүс-көңүл бую-
лукхана дийи 90911.1239.

Е. КАЖЕННИНА, воспитатель.



ОРЛОВСКАЯ уобласт. Спас-ский-Лутовиновска М. С. Тургенев музей-гүһайбагыгар киши дүш чөлүгүр түбэришкан. Тургенев урукку дингэ 1906 сыллааха кыбын умыйан турар. Реставрация бырайыага архив документнарыгар олуруан өтөбулуна. Ити үлүс Орд күүрүкк баар Тургенев музейи үлүһиттэ. э көлөстүлөр.



Снимоктарга: чолугтар түһэри-
либит киин дьаа уонна Сивескай.
Түтөккүнөһаа бдээ остолубуой.

В. УГЛИН автор.

ССТА фотохронината.

